



CRNA GORA
UPRAVA PRIHODA I CARINA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0483964 / 031

U Podgorici, dana 27.07.2022.godine

Uprava prihoda i carina - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu članova 319, 320, 321 i 323 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću "MOZURA WIND PARK" D.O.O. PODGORICA, broj 354708 podnijetoj dana 26.07.2022. u 12:03:05, preko

Ime i prezime: VUK ŠĆEPANOVIĆ

[REDACTED] A

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "MOZURA WIND PARK" D.O.O. PODGORICA - registarski broj 5 - 0483964, PIB 02724391, i to:

Statut:

Briše se: Statut od 15.11.2021.

Registruje se - upisuje se: Statut od 11.07.2022.

Adresa uprave - sjedišta:

Briše se: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA, THE CAPITAL PLAZA VIII SPRAT
BR.98 PODGORICA

Registruje se - upisuje se: ULICA BAKU, BROJ 140, I SPRAT PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte:

Briše se: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA, THE CAPITAL PLAZA VIII SPRAT
BR.98 PODGORICA

Registruje se - upisuje se: ULICA BAKU, BROJ 140, I SPRAT PODGORICA

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Briše se: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA, THE CAPITAL PLAZA VIII SPRAT
BR.98 PODGORICA

Registruje se - upisuje se: ULICA BAKU, BROJ 140, I SPRAT PODGORICA

Obrazloženje

Podnosilac je dana 26.07.2022 u 12:03:05 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću MOZURA WIND PARK.

PREVZELO: 04.08.2022
Vuk Šćepanović [Signature]

Odredbama člana 319 preciziran je način registracije u CRPS. Stavom 1 ovog člana je predviđeno da se registracija u CRPS vrši na osnovu registracione prijave ili po službenoj dužnosti. Odredbama člana 320 predviđeno je dostavljanje registracione prijave i prateće dokumentacije. Odredbama člana 321 uređuje se postupak registracije u CRPS. Istim članom, stav 4 su precizirani slučajevi kada nadležni organ za registraciju odbija prijavu za registraciju i to: ako su podaci unijeti u registracionu prijavu nepotpuni, ako uz prijavu nije dostavljena kompletna dokumentacija, ako je pod istim nazivom registrovan neki drugi oblik obavljanja privredne djelatnosti i ako je ispunjen poseban uslov za odbijanje zahtjeva za registraciju propisan drugim zakonom.

Odredbama člana 323 propisano je da nadležni organ za registraciju obezbjeđuje da podaci registrovani u CRPS budu istovjetni sa podacima iz registracione prijave. Lica koja zaključuju pravne poslove sa registrovanim privrednim društvima i preduzetnicima snose rizik utvrđivanja tačnosti podataka sadržanih u registru za njihove potrebe. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 322 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20).



Samostavjetnik I

Enis Huremović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5. Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.



CRNA GORA

UPRAVA PRIHODA I CARINA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA


U Podgorici, dana 27.7.2022

**OGLAS
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE**

Dana 27.07.2022, pod registarskim brojem 5-0483964/031 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "MOZURA WIND PARK" D.O.O. PODGORICA. Odlukom i Statutom od 11.07.2022.godine mijenja se adresa. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



Načelnica
Sanja Bojanić



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA

Registarski broj 5 - 0483964 / 030
PIB: 02724391

Datum registracije: 22.07.2008.
Datum promjene podataka: 14.06.2022.

"MOZURA WIND PARK" D.O.O. PODGORICA

Broj važeće registracije: /030

Skraćeni naziv: MOZURA WIND PARK
Telefon: +38220228137
eMail: zhangnz@sep-malta.com
Web adresa:
Datum zaključivanja ugovora: 21.07.2008.
Datum donošenja Statuta: 21.07.2008. Datum promjene Statuta: 15.11.2021.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA, THE CAPITAL PLAZA VIII
SPRAT BR.98 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA, THE CAPITAL PLAZA VIII
SPRAT BR.98 PODGORICA
Adresa sjedišta: BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA, THE CAPITAL PLAZA VIII
SPRAT BR.98 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 3511 Proizvodnja električne energije
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 8.792.328,48Euro (Novčani 7.567.303,36Euro, nenovčani
1.225.025,12Euro)

01.07.2022

BALU 160 -

OSNIVAČI:**ENEMALTA P.L..C** C658 [REDACTED][REDACTED] č
[REDACTED] [REDACTED]**MALTA MONTENEGRO WIND POWER JV LIMITED** C75115 REPUBLIKA MALTA

Uloga: Osnivač

Udio: 90%

Adresa: WHITEHALL MANSIONS LEVEL 4, TA'XBIEX SEAFRONT, TA'
XBIEX XBX 1026**LICA U DRUŠTVU:****NAIZHENG ZHANG** [REDACTED]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

WILLIAM WAIT [REDACTED]

Uloga: Direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()


Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 26.07.2022 godine u 11:57h

MP

Načelnica

Sanja Bojanić



CRNA GORA

UPRAVA PRIHODA I CARINA

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 354708

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je VUK ŠĆEPANOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - MOZURA WIND PARK - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz PODGORICA, registarski broj:50483964 sa sljedećim priložima:

Apostil

Odluka o promjeni adrese

Odluka o izmjeni Statuta

Statut društva

Obrazac

Punomoćje

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Datum prijema dokumentacije: 26.7.2022. god.

Podnosilac prijave

Vuk Šćepanović

Dokument primio/la

Magdalena Peruničić, Samostalna referentkinja

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



(priložena dvojezična Odluka o promjeni sjedišta, potpisana od strane Zhou Yao, predsjednika odbora direktora i Trustin Farrugia Cann-a, direktora)

(rukom napisano: Dana 11.jula 2022.godine ja dr Sharon Faith Farrugia ovim putem potvrđujem da su lica koja su potpisala ovaj dokument ovlašćena da zastupaju društvo koje je ovdje navedeno i da su ovlašćeni da potpišu dokument u ime i za račun navedenog društva)

(dat potpis)

(pečat: dr Sharon Faith Farrugia, notar, Malta)

APOSTIL

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Zemlja: | Malta |
| 2. Potpisala | OVA JAVNA ISPRAVA |
| 3. U svojstvu | Sharon Faith Farrugia |
| 4. Udaren pečat/žig | notara i punomoćnika za zakletve isto. |

Ovjeren

5. u **Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova i trgovine, Valeta**
6. na dan **12.jul 2022. godine**
7. od strane **Karen Montebello - službenik za ovjere**
8. Broj: **479233**
9. Pečat/Žig: **(Suvi žig)**

10. Potpis:

(Dat potpis)

U skladu sa pravilima koja su sadržana u Haškoj konvenciji, apostil / ovjera potvrđuje samo vjerodostojnost potpisa i svojstvo lica koje je potpisalo javnu ispravu i, gdje je to prikladno, vjerodostojnost pečata ili žiga na dokumentu, a ne sadržaj dokumenta.

**TUMAČ
Ana Kostić**

za engleski jezik, postavljena u Crnoj Gori rješenjem ministra pravde broj: 03-745-11155/18-2 od 10. decembra 2018. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevođa iznose _____ €.

u Podgorici dana 20. 07. 2022

Pečat

Potpis

INTERPRETER/TRANSLATOR

Ana Kostić

for English, appointed in Montenegro by the decision of the Minister of Justice number: 03-745-11155/18-2 from 10 of December 2018, for the period of five years, certifies that this is the true translation of the original document.

Translation fee _____ €.

on _____

Ana Kostić

Signature





(priložena dvojezična Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, potpisana od strane Zhou Yao, predsjednika odbora direktora i Trustin Farrugia Cann-a, direktora)

Putkom napisano: Dana 11.jula 2022.godine ja dr Sharon Faith Farrugia ovim putem potvrđujem da su lica koja su potpisala ovaj dokument ovlašćena da zastupaju društvo koje je ovdje navedeno i da su ovlašćeni da potpišu dokument u ime i za račun navedenog društva)

(dat potpis)

(pečat: dr Sharon Faith Farrugia, notar, Malta)

APOSTIL

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Zemlja: | Malta |
| 2. Potpisala | OVA JAVNA ISPRAVA |
| 3. U svojstvu | Sharon Faith Farrugia |
| 4. Udaren pečat/žig | notara i punomoćnika za zakletve |
| | isto |

Ovjeren

5. u **Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova i trgovine, Valeta**

6. na dan **12.jul 2022. godine**

7. od strane **Karen Montebello - službenik za ovjere**

8. Broj: **479236**

9. Pečat/Žig:

(Suvi žig)

10. Potpis:

(Dat potpis)

U skladu sa pravilima koja su sadržana u Haškoj konvenciji, apostil / ovjera potvrđuje samo vjerodostojnost potpisa i svojstvo lica koje je potpisalo javnu ispravu i, gdje je to prikladno, vjerodostojnost pečata ili žiga na dokumentu, a ne sadržaj dokumenta.

TUMAČ

Ana Kostić

za engleski jezik, postavljena u Crnoj Gori rješenjem ministra pravde broj: 03-745-11155/18-2 od 10. decembra 2018. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ e.

u Podgorici dana 20.07.2022

Pечат

Potpis

INTERPRETER/TRANSLATOR

Ana Kostić


for English, appointed in Montenegro by the decision of the Minister of Justice number: 03-745-11155/18-2 from 10 of December 2018, for the period of five years, certifies that this is the true translation of the original document.

Translation fee _____ e.

on _____

Ana Kostić

Signature



Na osnovu, između ostalih, članova 271, 273 i 320 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 65/20 i 146/21) (u nastavku: "**Zakon**"), kao i člana 22 i 33 Statuta od 15.11.2021. godine (u daljem tekstu: "**Statut**"), (i) **Malta Montenegro Wind Power JV Ltd** privredno društvo, koje je registrovano na Malti sa sjedištem na adresi Whitehall Mansions, Level 4, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1026, Malta pod registarskim brojem C75115 (u daljem tekstu: "**JVco**"); i (ii) **Enemalta p.l.c.**, privredno društvo, koje je registrovano na Malti sa sjedištem na adresi Triq Belt il-Hazna, Marsa MRS 1571 Malta, registrovano pod registarskim brojem C65836 (u daljem tekstu: "**Enemalta**"), u svojstvu osnivača privrednog društva **Mozura Wind Park d.o.o. Podgorica**, sa sjedištem u Podgorici (Crna Gora), registarski broj: 50483964, PIB: 02724391 (u daljem tekstu: "**Društvo**") donose sljedeću:

**ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA**

**privrednog društva Mozura Wind Park
d.o.o. Podgorica**

(u daljem tekstu: "**Odluka**")

Član 1

Briše se član 3 stav 2 Statuta:

- *bulevar Džordža Vašingtona br. 98, The*

Pursuant to, amongst others, Articles 271, 273 and 320 of the Companies' Act ("Official Gazette of Montenegro". no. 65/20 and 146/21) (hereinafter: the "**Act**"), as well as Article 22 and 33 of the Statute dated 15 November 2021 (hereinafter the "**Statute**"), (i) **Malta Montenegro Wind Power JV Ltd**, company with registered seat on Malta at the address Whitehall Mansions, Level 4, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1026, Malta, and registration number C75115 (hereinafter: "**JVco**"); and (ii) **Enemalta p.l.c.**, company with registered seat on Malta at the address Triq Belt il-Hazna, Marsa MRS 1571 Malta, and registered number C65836 (hereinafter: "**Enemalta**"), in the capacity of shareholders in **Mozura Wind Park d.o.o. Podgorica**, company with registered seat in Podgorica (Montenegro), registration number: 50483964, TIN: 02724391 (hereinafter: the "**Company**"), adopt the following:

**DECISION ON THE AMENDMENTS OF THE
STATUTE**

**of the company Mozura Wind Park d.o.o
Podgorica**

(hereinafter: the "**Decision**")

Article 1

Article 3 paragraph 2 of the Statute shall be erased:

- *boulevard Dzordza Vasingtona no. 98, The*

Capital Plaza VIII sprat

Capital Plaza VIII floor

i unosi se novi član 3 stav 2 kako slijedi:

and new Article 3 paragraph 2 shall be inserted as follows:

- *ulica Baku br. 140, I sprat, 81 000 Podgorica, Crna Gora.*

- *Baku street no. 140, I floor, 81 000 Podgorica, Montenegro.*

Član 2

Article 2

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

Other articles of the Statute shall remain unaltered.

Član 3

Article 3

Prečišćena verzija novog Statuta Društva data je kao *Prilog br. 1* ovoj Odluci.

A consolidated version of the new Statute is provided as *Addendum no. 1* to this Decision.

Član 4

Article 4

Društvo će u skladu sa Zakonom dostaviti prečišćenu verziju novog Statuta Društva Centralnom registru privrednih subjekata pri Upravi prihoda i carina Crne Gore.


The Company shall, pursuant to the Act, deliver the consolidated version of the new Statute to the Central Registry of Business Entities within Revenue and Customs Administration of Montenegro.

Član 5

Article 5

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog potpisivanja.


This Decision shall enter into force on the day of its signing.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark, and the second is a more complex, looped signature.

Na Malti, dana 11.07.2022. godine.

In Malta, on 11 July 2022


za/for **Malta Montenegro Wind Power JV Ltd:**



Zhou Yao,

chairman / predsjednik odbora direktora


za/for **Enemalta p.l.c.:**



Trustin Farrugia Cann,

direktor / director

Today the 11th day of July 2022, Dr Sharon Faith Farrugia hereby declare that the persons signing this document are authorised to represent the companies herein mentioned and that they are entitled to sign the document in the name of the company for the account of the relative company.




Apostille Certificate
Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: **Malta**
This public document
2. has been signed by: **Sharon Faith Farrugla**
3. acting in the capacity of: **Notary Public and Commissioner for Oaths**
4. bears the seal / stamp of: **Same**
Certified
5. at **Ministry for Foreign and European Affairs and Trade, Valletta**
6. the **12 JUL 2022**
7. by **Karen Montebello - Legalisation Officer**
8. No: **479236**
9. Seal / Stamp
10. Signature



According to the rules enshrined in The Hague Convention, the Apostille / Legalisation only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document and where appropriate, the authenticity of the seal or stamp it bears and not the content of the document



Na osnovu, između ostalih, članova 13, 14, 271, 273 i 320 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 65/20 i 146/21) (u nastavku: "**Zakon**"), kao i člana 3 i 22 Statuta od 15.11.2021. godine (u daljem tekstu: "**Statut**"), (i) **Malta Montenegro Wind Power JV Ltd**, privredno društvo koje je registrovano na Malti sa sjedištem na adresi Whitehall Mansions, Level 4, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1026, Malta, pod registarskim brojem C75115 (u daljem tekstu: "**JVco**"); i (ii) **Enemalta p.l.c.**, privredno društvo koje je registrovano na Malti sa sjedištem

████████████████████
████████████████████
tekstu: "**Enemalta**"), u svojstvu osnivača privrednog društva **Mozura Wind Park d.o.o. Podgorica**, sa sjedištem u Podgorici (Crna Gora), pod registarskim brojem: 50483964, PIB: 02724391 (u daljem tekstu: "**Društvo**") donose sljedeću:

ODLUKU O PROMJENI SJEDIŠTA

**privrednog društva Mozura Wind Park
d.o.o. Podgorica**

(u daljem tekstu: "**Odluka**")

Član 1

Ovom Odlukom Društvo mijenja svoje trenutno sjedište, adresu za prijem službene pošte i adresu glavnog mjesta poslovanja, odnosno:

Pursuant to, amongst others, Articles 13, 14, 271, 273 and 320 of the Companies' Act ("Official Gazette of Montenegro". no. 65/20 and 146/21) (hereinafter: the "**Act**"), as well as Article 3 and 22 of the Statute dated 15 November 2021 (hereinafter: the "**Statute**"), (i) **Malta Montenegro Wind Power JV Ltd**, a company with registered seat on Malta at the address Whitehall Mansions, Level 4, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1026, Malta, and registration number C75115 (hereinafter: "**JVco**"); and (ii) **Enemalta p.l.c.**, a company with registered seat

████████████████████
████████████████████
(hereinafter: "**Enemalta**"), in the capacity of shareholders in **Mozura Wind Park d.o.o. Podgorica**, a company with registered seat in Podgorica (Montenegro), and registration number: 50483964, TIN: 02724391 (hereinafter: the "**Company**"), adopt the following:


DECISION ON THE CHANGE OF SEAT

**of the company Mozura Wind Park d.o.o
Podgorica**

(hereinafter: the "**Decision**")

Article 1

With this Decision the Company changes its current seat, address for receiving official mail and the address of the main place of business, i.e.:



- *bulevar Džordža Vašingtona br. 98, The Capital Plaza, VIII sprat*

na sljedeću adresu:

- *ulica Baku br. 140, I sprat, 81 000 Podgorica, Crna Gora.*

- *boulevard Dzordza Vasingtona no. 98, The Capital Plaza, VIII floor*

to the following address:

- *Baku street no. 140, I floor, 81 000 Podgorica, Montenegro.*

Član 2

Na osnovu predmetne Odluke Društvo će donijeti izmjene i dopune Statuta, kao i njegov prečišćen tekst.

Article 2

Based on the Decision in question, the Company shall make amendments to the Statute, as well as its consolidated text.

Član 3

Društvo će u skladu sa Zakonom dostaviti ovu Odluku Centralnom registru privrednih subjekata pri Upravi prihoda i carina Crne Gore.

Article 3

The Company shall, pursuant to the Act, deliver this Decision to the Central Registry of Business Entities within Revenue and Customs Administration of Montenegro.

Član 4


Ova Odluka stupa na snagu danom njenog potpisivanja.

Article 4

This Decision shall enter into force on the day of its signing.

Na Malti, dana 11.07.2022. godine.

In Malta, on 11 July 2022

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive mark, while the one on the right is a more distinct, blocky signature.

za/for **Malta Montenegro Wind Power JV Ltd:**



Zhou Yao,

chairman / predsjednik odbora direktora


za/for **Enemalta p.l.c.:**



Trustin Farrugia Cann,

direktor / director

Today the 11th day of July 2022, I Dr Sharon Faith Farrugia hereby declare that the persons signing this document are authorised to represent the companies herein mentioned and that they are entitled to sign the document in the name and for the account of the electric company.




Apostille Certificate
Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: **Malta**
This public document
2. has been signed by: **Sharon Falth Farrugla**
3. acting in the capacity of: **Notary Public and Commissioner for Oaths**
4. bears the seal / stamp of: **Same**
Certified
5. at **Ministry for Foreign and European Affairs and Trade, Valletta**
6. the **12 JUL 2022**
7. by **Karen Montebello - Legalisation Officer**
8. No: **479233**
9. Seal / Stamp
10. Signature



According to the rules enshrined in The Hague Convention, the Apostille / Legalisation only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document and where appropriate, the authenticity of the seal or stamp it bears and not the content of the document.





Priložen dvojezični Statut društva sa ograničenom odgovornošću Mozura Wind Park d.o.o. Podgorica, potpisan od strane Zhou Yao, predsjednika odbora direktora i Trustin Farrugia Cann-a, direktora)

(rukom napisano: Dana 11.jula 2022.godine ja dr Sharon Faith Farrugia ovim putem potvrđujem da su lica koja su potpisala ovaj dokument ovlašćena da zastupaju društvo koje je ovdje navedeno i da su ovlašćeni da potpišu dokument u ime i za račun navedenog društva)

(dat potpis)

(pečat: dr Sharon Faith Farrugia, notar, Malta)

APOSTIL

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1. Zemlja: | Malta |
| 2. Potpisala | OVA JAVNA ISPRAVA |
| 3. U svojstvu | Sharon Faith Farrugia |
| 4. Udaren pečat/žig | notara i punomoćnika za zakletve |
| | isto |

Ovjeren

5. u Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova i trgovine, Valeta

6. na dan 12.jul 2022. godine

7. od strane Karen Montebello - službenik za ovjere

8. Broj: 479234

9. Pečat/Žig:

(Suvi žig)

10. Potpis:

(Dat potpis)

U skladu sa pravilima koja su sadržana u Haškoj konvenciji, apostil / ovjera potvrđuje samo vjerodostojnost potpisa i svojstvo lića koje je potpisalo javnu ispravu i, gdje je to prikladno, vjerodostojnost pečata ili žiga na dokumentu, a ne sadržaj dokumenta.

**TUMAČ
Ana Kostić**

za engleski jezik, postavljena u Crnoj Gori rješenjem ministra pravde
broj: 03-745-11155/18-2 od 10. decembra 2018. godine, na vrijeme od pet
godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €.

u Podgorici dana _____

Pečat

20. 07. 2022

Podpis

**INTERPRETER/TRANSLATOR
Ana Kostić**


for English, appointed in Montenegro by the decision of the Minister of Justice
number: 03-745-11155/18-2 from 10 of December 2018, for the period of five years,
certifies that this is the true translation of the original document.

Translation fee _____ €.

on _____

Ana Kostić

Signature



CRPS

Jedinstvena prijava za registraciju privrednih subjekata i ostalih oblika obavljanja privredne djelatnosti

1. PODNOSILAC PRIJAVE¹

Prijavu podnosi:	1.1. Zastupnik	X	1.2. Punomoćnik	1.3. Prokurista
1.1.1. JMB ² /ID I		1.1.2. Država		
1.1.3. IME	Vuk	1.1.4. PREZIME	Šćepanović	
1.1.5. Ulica				
1.1.7. Opšt				
1.1.9. Tele				

2. VRSTA REGISTRACIJE u CRPS

2.1. Osnivanje	X	2.2. Promjena	2.3. Brisanje	2.4. Rezervacija naziva
----------------	---	---------------	---------------	-------------------------

3. REGISTRACIJA U DRUGIM REGISTRIMA

3.1. Registar poreskih obveznika		
3.2. Registar obveznika na dodatnu vrijednost		3.3. Carinski registar
3.4. Registar uprave za inspekcijske poslove (tržišna inspekcija)		3.5. Opštinski organ uprave nadležan za poslove privrede
3.6. Registar stanovnika		

4. OSNOVNI PODACI O SUBJEKTU KOJI JE PREDMET REGISTRACIJE

Oblik organizovanja											
X	DOO		PREDUZETNIK		AD		KD		DIO STRANOG DRUŠTVA	USTANOVA	OD
	NVO		ZADRUGA		KOOPERATIVA				INVESTICIONI FOND	PODRUŽNICA	OSTALO
4.1. Puni naziv društva			Mozura Wind Park doo Podgorica								
4.2. Skraćeni naziv											
4.3. PIB:			02724391			4.4. Registarski broj:			50483964		
4.5. Alternativni naziv / trgovački naziv ³ / naziv podružnice											
4.6. Novi naziv društva:											
4.7. Broj Rješenja CRPS-a za rezervisani naziv											
4.5. ADRESA UPRAVE – SJEDIŠTA DRUŠTVA											
4.5.1. Ulica i broj:		Ulcinja Baku, broj 140, I sprat									
4.5.2. Mjesto:		Podgorica				4.5.3. Opština:		Podgorica			
4.5.4. Država:		Crna Gora									
4.6. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE											
4.6.1. Ulica i broj:		Ulica Baku, broj 140, I sprat									
4.6.2. Mjesto:		Podgorica				4.6.3. Opština:		Podgorica			
4.6.4. Država:		Crna Gora									
4.7. ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA											
4.7.1. Ulica i broj:		Ulica Baku, broj 140, I sprat									
4.7.2. Mjesto:		Podgorica				4.7.3. Opština:		Podgorica			
4.7.4. Država:		Crna Gora									

¹Obavezno za sveo blike privrednih subjekata²Za strano fizičko lice unijeti broj pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta i državu izdavanja³Obavezno za preduzetnike/diostranog društva

4.8. KONTAKTI:

4.8.1. Telefon/fax: [REDACTED]

[REDACTED] web adresa: [REDACTED]

4.9. PRETEŽNA DJELATNOST⁴

[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------

4.9.1. Nova pretežna djelatnost⁵:

[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------

5. REGISTRACIJA OSNIVANJA/PROMJENE PRIVREDNI SUBJEKAT⁶

NASTANAK

<input type="checkbox"/>	Osnivanje	<input type="checkbox"/>	Spajanje
<input type="checkbox"/>	Podjela	<input type="checkbox"/>	Na drugi način
5.1. Rok na koji se društvo osniva (upisati broj mjeseci)			
5.2. Datum donošenja statuta			
5.3. Datum zaključenja Ugovora ili odluke o osnivanju			
5.4. Ukoliko je subjekat prethodno registrovan/licenciran kod druge državne institucije navesti kod koje			
5.5. Broj Rješenja pod kojim je registrovan		Datum Rješenja	

6. OBLIK SVOJINE

<input type="checkbox"/>	Privatna	<input type="checkbox"/>	Zadružna
<input type="checkbox"/>	Dva ili više oblika svojine	<input type="checkbox"/>	Državna

7. SPOLINO-TRGOVINSKI PROMET:

<input type="checkbox"/>	Da	<input type="checkbox"/>	Ne
--------------------------	----	--------------------------	----

8. KAPITAL:

8.1. Porijeklo kapitala

<input type="checkbox"/>	Domaći	<input type="checkbox"/>	Strani	<input type="checkbox"/>	Mješoviti
--------------------------	--------	--------------------------	--------	--------------------------	-----------

8.2. Podaci o osnovnom kapitalu

8.2.1. Osnivački kapital		8.2.2. Povećanje		8.2.3. Smanjenje	
Osnovni kapital	Početni osnivački kapital	Iznos promjene kapitala		Kapital nakon promjene	
Ukupno (novčani + nenovčani)		€		€	€
novčani – iznos		€		€	€
nenovčani – iznos		€		€	€

[REDACTED] odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

JMB/br.pasoša:

Datum: 26.07.2022

[Signature]
Potpis podnosioca prijave

⁴Šifarnik djelatnosti dostupan na šalteru CRPS-a⁵ Popunja se ukoliko se mijenja pretežna djelatnost⁶Popunjavaju osnivači akcionarskog, ortačkog, komanditnog društva, društva sa ograničenom odgovornošću, nevladinih organizacija, ustanovi i zadruge

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Ja, advokat **Luka Veljović**, [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]
OV-3391/2022 (u nastavku: "**Generalno punomoćje**"), ovim zamjениčkim punomoćjem ovlašćujem:

Vuka Šćepanovića,

[REDACTED]
[REDACTED]
(u nastavku: "**Punomoćnik**")

da u ime i za račun privrednog društva **Mozura Wind Park d.o.o. Podgorica**, društvo sa ograničenom odgovornošću, registarski broj: 50483964, PIB: 02724391 (u nastavku: "**Društvo**") preuzima sve pravne i faktičke radnje predviđene Opštim punomoćjem.

Ovo zamjениčko punomoćje važi za sve instance.

Ovo zamjениčko punomoćje važi do njegovog opoziva.

U Podgorici, dana 25.07.2022. godine.

za **Vlastodavca:**

advokat
LUKA VELJOVIĆ
[REDACTED]
ulica Bakula br. 140 - Tuzrat, Bar, Crna Gora
Luka Veljović,
advokat

GENERALNO PUNOMOĆJE


Mi, **Mozura Wind Park d.o.o. Podgorica**, društvo sa ograničenom odgovornošću, registarski broj: 50483964, PIB: 02724391, koje zastupa izvršni direktor g-din. Zhang Naizheng (u daljem tekstu: "**Društvo**" ili "**Vlastodavac**") ovim generalnim punomoćjem ovlašćujemo:

GENRRAL POWER OF ATTORNEY

We, **Mozura Wind Park d.o.o. Podgorica**, a limited liability company, registration number: 50483964, TIN: 02724391, represented by the executive director Mr. Zhang Naizheng (hereinafter the "**Company**" or the "**Principal**") grant this general power of attorney to:

Moravčević, Vojnović i Partneri

Moravcevic, Vojnovic and Partners



odnosno ponaosob sljedeće advokate, advokatske pripravnike i fizička lica:

that is, individually the following attorneys, attorney trainees and natural persons:

Anu Vukčević,

Ana Vukcevic,



Luku Veljovića,

Luka Veljovic,



Petra Vučinića,

Petar Vucinic



Tanju Bozović,

Tanja Bozovic,



Vasilija Grgurevića,

Vasilije Grgurevic,



and

Anju Bušković,

Anja Buskovic,

da nas u potpunosti zastupaju u svim pravnim i faktičnim radnjama i potpisivanju svih dokumenata neophodnih ili preporučljivih za ostvarivanje komunikacije sa i zastupanje pred:

- (i) crnogorskim organima vlasti, državnim organima, organima uprave i lokalne samouprave i pred imaocima javnih ovlašćenja ("**Organi**"), uključujući ali ne ograničavajući se na sva ministarstva, Upravu prihoda i carina ("**Uprava prihoda**"), Centralni registar privrednih subjekata pri Upravi prihoda ("**CRPS**"), Upravu za nekretnine, sudove, tužilaštva, javne izvršitelje i druge Organe, i
- (ii) svim trećim licima, uključujući ali se ne ograničavajući na banke, organe stečajnog postupka, privredna društva i njihove organe i fizička lica,
- (iii) Društvom, uključujući ali se ne ograničavajući na zastupanje na skupštinama članova Društva, uključujući i vanredne skupštine kao i prilikom usvajanja odluka,

a naročito da (uključujući ali ne ograničavajući se na sljedeće):

1. vode svu korespondenciju i učestvuju u postupcima pred Organima, trećim licima i Društvom;
2. podnose tužbe, žalbe i druga pravna sredstva;
3. pokrenu bilo koje sudske postupke i zastupaju Vlastodavca u tim postupcima;

to represent us in all legal and factual matters, and signing of all documents necessary or advisable for accomplishing communication with and representation before:

- (i) Montenegrin authorities, state bodies, local administrative authorities and authorities with public authorisations ("**Authorities**"), including but not limited to all ministries, Tax and Customs Administration ("**Tax Administration**"), Central Register of Business Entities before the Tax Administration ("**CRBE**"), Real Estate Administration, courts, public prosecutors, public enforcement officers and other Authorities, and
- (ii) all third persons, including but not limited to banks, bodies in bankruptcy proceedings, companies and their corporate bodies and natural persons,
- (iii) the Company, including but not limited to shareholders meetings, including also extraordinary shareholders meetings and adoptions of decisions,

in particular to (including but not limited to the following):

1. carry out all correspondence and participate in proceedings before with Authorities, third persons and the Company;
2. submit lawsuits, appeals and other remedies;
3. initiate any court proceeding and represent the Principal in those proceedings;

4. izrade, potpišu i podnesu zahtjeve, podneske, registracione i druge prijave i obrasce kao i njihove dopune i izmjene;
 5. preduzimaju bilo koje i sve procesne radnje u postupcima pred Organima, trećim licima i Društvom;
 6. pripreme, pregovaraju, dogovore, prime, potpišu, izvrše, ovjere i dostave svaki i bilo koji ugovor (osim ugovora za čije zaključenje je predviđena forma notarskog zapisa) i njegove izmjene, dopune i priloge (uključujući, ali ne ograničavajući se na ugovore o radu, ugovore o zakupu, ugovore o saradnji, ugovore o pružanju usluga);
 7. preuzimaju odluke, rješenja, zaključke, presude, potvrde, uvjerenja, izvode i druge akte u ime i za račun Vlastodavca;
 8. podnose sve prijave uz prateću dokumentaciju CRPS-u, podižu sva rješenja i odluke, podižu pune izvode (koji uključuju lične podatke zaštićene zakonom) i svu drugu dokumentaciju, kao i da vrše sve uplate i preduzimaju druge pravne i faktičke radnje pred CRPS-om;
 9. prisustvuju sjednicama skupštine članova Društva i predsjedavaju istim;
 10. sprovode odluke skupštine Društva;
 11. dostave, prime, potpišu i ovjere u bilo kojoj zahtijevanoj formi sve i bilo koje odluke, izjave, izvještaje, interne akte Društva i druge akte i njihove izmjene i dopune;
 12. preduzimaju sve i bilo koje pravne i faktičke radnje u cilju otvaranja i zatvaranja računa Društva kod banaka;
4. draft, sign and submit requests, submissions, registration applications and other applications and forms as well as their supplements and amendments;
 5. undertake any and all procedural actions in proceedings before Authorities, third persons and the Company;
 6. draft, negotiate, agree on, receive, sign, execute, notarize and deliver all and any agreement (except for agreements for which a form of a notarial deed is required) and its amendments, supplements and appendixes (including, but not limited to the employment agreements, lease agreements, cooperation agreements, provision of services agreements);
 7. receive decisions, resolutions, conclusions, judgements, certificates, confirmations, excerpts and other acts in the name and on behalf of the Principal;
 8. submit all applications with accompanying documentation to CRBE, collect all decisions, collect full excerpts (which include personal data protected by law) and all other documentation, as well as to make all payments and take other legal and factual actions before CRBE;
 9. attend shareholders' meetings of the Company and preside over them;
 10. implement the decisions of the shareholders' meeting of the Company;
 11. deliver, receive, sign and notarize, in any form required all decisions, statements, reports, internal acts of the Company as well as other acts and their amendments and supplements;
 12. undertake all and any legal and factual actions for the purpose of opening and closing of bank accounts in the name and on behalf of the Company;

13. zastupaju interese Društva;
14. izdaju naloge i uputstava u svojstvu izvršnog direktora i direktora Društva;
15. zastupaju Vlastodavca u svojstvu izvršnog direktora i direktora Društva u svim drugim pravnim i faktičkim radnjama u najvećem mogućem obimu u skladu sa pravom Crne Gore.

13. represent the Company's interests;
14. issue orders and instructions in the capacity of the executive director or director of the Company;
15. represent the Principal in the capacity of the executive director or director of the Company in all other legal and factual matters to the maximum extent possible under Montenegrin law.

Punomoćnici mogu da prenose ovlašćenja za zastupanje na druga lica u okviru ovlašćenja iz ovog generalnog punomoćja.

Representatives may authorize other persons within the authority granted by this general power of attorney.

Vlastodavac se obavezuje prihvatiti i odobriti bilo šta što Punomoćnik učine na osnovu ovlašćenja koja su im data ili koja proizlaze iz ovog generalnog punomoćja. Vlastodavac će po zahtjevu obešteti i zaštititi Punomoćnike od svih gubitaka i troškova koje Punomoćnici mogu snositi kao posljedicu imenovanja na osnovu ovog generalnog punomoćja.

The Principal undertakes to ratify what the Representatives do or lawfully cause to be done under the authority or purported authority of this general power of attorney. The Principal shall indemnify, and keep indemnified, their Representatives on demand against all losses, liabilities and costs which their Representatives may incur as a result of their appointment under this general power of attorney.

Ovo generalno punomoćje važi za sve instance.

This general power of attorney is valid for all instances.

Ovo generalno punomoćje je samostalno i neograničeno, i važi do opoziva.

This general power of attorney is independent and unlimited and is valid until it is withdrawn.

Ovo generalno punomoćje je dato na crnogorskom i na engleskom jeziku. U slučaju neslaganja između dviju verzija, mjerodavna je verzija na crnogorskom jeziku.

This general power of attorney has been granted in Montenegrin and in English language. In case of any discrepancy, the Montenegrin text hereof shall prevail.

U Podgorici, dana 15.06.2022. godine

In Podgorica, on 15 June 2022



Ime / Name: **Zhang Naizheng**

Funkcija / Function: *izvršni direktor Društva / the executive director of the Company*

Ja, NOTAR, Sonja Radović, sa sjedištem u PODGORICI, Ulica Marka Radovića broj 7

potvrđujem da je ZHANG NAIZHENG, [REDACTED]

svojeručno potpisao ovu ispravu

(svojeručno potpisao ovu ispravu/na ispravu stavio otisak prsta/ priznao potpis za svoj)

///

(svojeručno napisao rukopis/ranije rukopis svojeručno napisao/slijepo ili slabovido lice svojeručno na ispravi napisalo rukopis).

[REDACTED] ili drugog dokumenta sa fotografijom)

ili izjavom svjedoka ///

(ime i prezime, zanimanje, adresa i mjesto prebivališta odnosno boravišta, ulica i broj)

čiji identitet utvrđen na osnovu ///

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

Ime i prezime lica čiji se potpis ovjerava ispisao je svjedok ///

čiji je identitet utvrđen na osnovu ///

(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

[REDACTED] nov
[REDACTED] moću tumača za engleski jezik VUKICEVIC GORANA,
DRINILOVGRADU, SUŠICA BB.

POSTAVLJENI TUMACA, MINISTARSTVA PRAVDE Broj: 03-745-11369/18-2 od 11. marta 2019.
godine.

[REDACTED] šteta [REDACTED]
godine.

(akt kojim je dato ovlašćenje za zastupanje)

Prema članu 10 stav 2 Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, notar nije odgovoran za sadržinu isprave na kojoj se vrši ovjera potpisa, niti je dužan da utvrđuje da li lice čiji se potpis ovjerava ima pravo da potpiše ispravu na kojoj se vrši ovjera potpisa.
Potpis stranke je ovjeren u 2 (dva) primjeka.


Broj: OV- 3991/2022

Ovjera izvršena dana 15.06.2022.godine u 14:17 h, U Podgorici

(mjesto ovjere potpisa kada se ovjera vrši van službenih prostorija)

Naknada za rad notara za ovjeru naplaćena je po tarifi na broju 9 i 21 stav 5 u iznosu od 18,00 €, i troškovi u iznosu od 1,00 €, što sa PDV-om od 3,36 €, predstavlja ukupno od 19,36 €.

Notar
Sonja Radović



Ja, NOTAR, Sonja Radović, sa sjedištem u PODGORICI, Ulica Marka Radovića broj 7

Na zahtjev ŠĆEPANOVIĆ VUKA, [REDACTED]

Potvrđuje da je prepis javne ili druge isprave sačinjen fotokopirnim aparatom.

(način na koji je sačinjen prepis)

podudaran sa njenim izvornikom/ovjerenim prepisom koji je sačinjen kompjuterskim štampačem,

pisan rukopisom (grafitnom olovkom, hemijskom olovkom, perom i dr.), sačinjen pisačom mašinom, elektronskim sredstvom ili drugim mehaničkim sredstvom (računar, fotokopir aparat, skener i dr.)

koji ima 5 (pet) stranica i nalazi se kod AOD Moravčević, Vojnović i partneri.

(navesti gdje se nalazi izvornik isprave)

Javna ili druga isprava je _____
///

(pocijepana, oštećena ili sumnjiva po svom spoljašnjem izgledu)

Podaci u javnoj ili drugoj ispravi ili ovjerenom prepisu su


///

(ispravljeni, preinačeni, brisani, prectani, umetnuti ili dodati)

Notar je ovjerio 1 (jedan) primjerak predmetne isprave.

Broj: OV- 5191/2022, dana 26.07.2022. godine

Naknada za rad notara za ovjeru naplaćena je po tarifnom broju 7 u iznosu od 5,00 €, i troškovi u iznosu od 1,50 €, što sa PDV-om od 1,36 €, predstavlja ukupno od 7,86 €.



Mozura Wind Park d.o.o. Podgorica

Datum: 11.07.2022. godine

Mjesto: Malta

STATUT

društva sa ograničenom odgovornošću

Mozura Wind Park d.o.o. Podgorica

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 65/20 i 146/21) (u daljem tekstu: "**Zakon o privrednim društvima**") i Zakona o stranim investicijama ("Službeni list CG, br. 18/11, 45/14, 73/19")

- **Enemalta p.l.c.**, privredno društvo, koje je registrovano na Malti sa sjedištem na adresi Triq Belt il-Hazna, Marsa MRS 1571. Malta, registrovano pod brojem C65836 (u daljem tekstu: "**Enemalta**") i
- **Malta Montenegro Wind Power JV Ltd** privredno društvo, koje je registrovano na Malti sa sjedištem na adresi Whitehall Mansions, Level 4, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1026, Malta pod brojem C75115 (u daljem tekstu: "**JVCo**")

(Enemalta i JVCo u daljem tekstu, zajedno su označeni kao "**Članovi**" ili pojedinačno kao "**Član**")

u svojstvu Skupštine privrednog društva **Mozura Wind Park d.o.o. Podgorica**, koje je registrovano i posluje u skladu sa zakonima Crne Gore, sa sjedištem na adresi ulica Baku br. 140, I sprat, 81 000 Podgorica, Crna Gora, registrovano pod brojem 02724391 (u daljem tekstu: "**Društvo**"), dana 11.07.2022. godine donose:

Mozura Wind Park d.o.o. Podgorica

Date: 11 July 2022

Place: Malta

STATUTE

of limited liability company

Mozura Wind Park d.o.o. Podgorica

Based on the Companies Act ("Official Gazette of Montenegro", no. 65/20 and 146/21) (hereinafter: "**Companies Act**") and the Foreign Investment Act ("Official Gazette of Montenegro" no. 18/11, 45/14, 73/19)

- **Enemalta p.l.c.**, a company incorporated in Malta with registration number C65836 and its registered office at Triq Belt il-Hazna, Marsa MRS 1571. Malta (hereinafter: the "**Enemalta**") and
- **Malta Montenegro Wind Power JV Ltd**, a company registered on Malta with the seat at Whitehall Mansions, Level 4, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1026, Malta with registration number C75115 (hereinafter: "**JVCo**")

(Enemalta and JVCo are hereinafter collectively referred to as "**Shareholders**" or individually as "**Shareholder**")

in the capacity of Shareholders' Assembly of the company **Mozura Wind Park d.o.o. Podgorica**, registered and operating in accordance with the laws of Montenegro, with the registered seat at Baku street no. 140, first floor, 81 000 Podgorica, Montenegro, with registration number 02724391 (hereinafter: the "**Company**"), on 11 July 2022 adopt the following:

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom se utvrđuju:

- naziv Društva;
- sjedište Društva;
- pretežna i druge djelatnost Društva;
- kapital Društva;
- promjene osnovnog kapitala Društva;
- statusne promjene;
- organi Društva;
- uslovi i način imenovanja izvršnog direktora i direktora;
- zastupnici i predstavljanje, prokuristi Društva;
- izmjene i dopune Statuta.

U skladu sa zakonom, Društvo se upisuje u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici (u daljem tekstu: "CRPS") sa podacima koje zahtijevaju važeći propisi.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

II. NAZIV DRUŠTVA

Član 2

Društvo posluje pod nazivom:

I. GENERAL PROVISIONS

Article 1

This Statute sets forth the following:

- name of the Company;
- registered office of the Company;
- core and other business activities of the Company;
- share capital of the Company;
- changes of the share capital of the Company;
- status changes;
- corporate bodies of the Company;
- conditions and manner of appointment of executive director and director;
- representatives and agents, procurators of the Company;
- amendments and modifications of the Statute.


Pursuant to the legal requirements, the Company shall be registered with the Central Registry of Business Entities of the Tax Administration in Podgorica (hereinafter: the "CRBE") along with the information required by applicable regulations.

The Company shall be incorporated for an indefinite period of time.

II. BUSINESS NAME

Article 2

The Company shall operate under the business name:



- Mozura Wind Park d.o.o. Podgorica.

Skraćeni naziv Društva je:

- Mozura d.o.o. Podgorica.

Skupština Društva može u svakom trenutku promijeniti naziv Društva u skladu sa članom 22.

III. SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3

Sjedište Društva i adresa prijema službene pošte je u Podgorici, na adresi:

- ulica Baku br. 140, I sprat, 81 000 Podgorica, Crna Gora.

Skupština Društva može u svakom trenutku promijeniti sjedište, a može i u drugim mjestima osnivati predstavništva, filijale, poslovne jedinice, stovarišta i dr.

Član 4

Pečat Društva je okruglog oblika standardnih dimenzija, pri čemu je u centru naznačena sljedeća sadržina: Mozura Wind Park d.o.o. Podgorica.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika sa ispisanim tekstom Mozura Wind Park d.o.o. Podgorica duž gornje ivice, riječju "BROJ" u centru i riječju "DATUM" duž donje ivice.

Društvo će pečat koristiti samo kada je njegova upotreba izričito predviđena Zakonom i/ili drugim primjenljivim propisom.

IV. DJELATNOST DRUŠTVA

Član 5

- Mozura Wind Park d.o.o. Podgorica.

The Company's abbreviated business name is:

- Mozura d.o.o. Podgorica.

Shareholders' Assembly of the Company may change the business name of the Company at any time in accordance with Article 22.

III. REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY

Article 3

The Company shall have its registered seat in Podgorica, with the address and postal address:

- Baku street no. 140, first floor, 81 000 Podgorica, Montenegro.

Shareholders' Assembly of the Company may change the registered seat at any time and may also open representative offices, branches, business units, warehouses and similar, in other places in accordance with this Statute.

Article 4

The Company's seal shall be circular in form and of standard size with the words Mozura Wind Park d.o.o. Podgorica in the centre.

The stamp of the Company shall be rectangular, with the following text: Mozura Wind Park d.o.o. Podgorica, along the upper edge, with the word: "NUMBER" in the center and the word: "DATE" along the lower edge.

The Company will use the seal only when its use is expressly provided by law and/or other applicable regulation.

IV. COMPANY ACTIVITIES

Article 5

Društvo će obavljati djelatnosti u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti (Službeni list Crne Gore, br. 18/11).

Pretežna djelatnost društva je:

Šifra djelatnosti: 35.11

Naziv djelatnosti: Proizvodnja električne energije.

Pored navedene djelatnosti, Društvo može da obavlja i sljedeće djelatnosti:

35.12 Prenos električne energije,

35.13 Distribucija električne energije,

35.14 Trgovina električnom energijom,

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina,

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima,

68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu,

70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću,

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem,

73.12 Medijsko predstavljanje,

Društvo će obavljati u manjem obimu i bez upisa u registar djelatnosti koje služe registrovanim djelatnostima.

Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to:

1. Prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

2. Pružanje usluga:

izvođenje investicionih radova u zemlji i

The Company shall carry out its business pursuant to the Law on Classification of Activities ("Official Gazette of Montenegro" No. 18/11).

The prevailing business activity of the Company is:

Activity code: 35.11

Activity label: Electricity production.

Besides the said activity, the Company may engage in the following activities:

35.12 Electricity transmission

35.13 Electricity distribution,

35.14 Electricity sale,

68.10 Buying and selling of own real estate,

68.20 Renting and operating of own or leased real estate,

68.32 Real estate management for remuneration,

70.21 Activity of communications and public relations,

70.22 Consultancy activities related to business and other managing activities,

73.12 Representation in media,

The Company shall engage, on a smaller scale and with no need to have them registered, in the activities that are related to and are serving the purposes of registered activities.

The Company shall perform foreign trade activities such as:

1. Trade of goods and services for which the Company is registered in internal traffic.

2. Service provision:

execution of investment projects at home

inostranstvu

- konsignacioni poslovi,

- malogranični promet, i

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga za koje je registrovano.

and abroad,

- consignment works,

- local border traffic, and

- mediation and representation in exchange of goods and services for which the Company is registered.

Društvo može promijeniti svoju osnovnu djelatnost u skladu sa odlukom Skupštine.

The Company can change its registered activity in accordance with the Shareholders' Assembly decision.

Ova odluka donosi se u pisanom obliku i registruje se u CRPS-u.

This decision shall be adopted in written form and submitted to the CRBE.

V. PRAVA I OBAVEZE U PRAVNOM PROMETU

V. RIGHTS AND LIABILITIES IN LEGAL TRANSACTIONS

Odgovornost Člana i Društva

Liabilities of a Shareholder and the Company

Član 6

Article 6

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo nastupa u svoje ime i za svoj račun.

In legal transactions with third parties the Company shall act in its own name and on its own behalf.

Društvo za svoje obaveze prema trećim licima odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

For the commitments towards third parties in carrying out its business activities, the Company shall be liable up to the full value of its assets.

Odgovornost Članova Društva je ograničena do visine uloga u Društvu, uključujući i neuplaćeni kapital ako postoji.

The liability of the Shareholders for the Company's obligations shall be limited to the extent of their subscribed share capital respectively, including any unpaid subscribed share capital in the Company, if any.

Član 7

Article 7

Članovi odgovaraju Društvu zbog neuplate ili neblagovremene uplate novčanih uloga ili drugog štetnog postupanja prilikom osnivanja Društva.

Shareholders shall be liable to the Company for non-payment or late payment of cash contributions in breach of the law or any Shareholders' agreement in the process of incorporation of the Company.

Član 8

Article 8

Članovi Društva (zajedno ili pojedinačno) mogu

Shareholders (together or individually) and the

sa Društvom zaključiti ugovor o kreditu, garanciji, avalu i jemstvu, kao i svaki drugi pravni posao u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Company may enter into a loan, guarantee, surety or security agreement, or into any other legal transactions in accordance with the law and this Statute.

VI. OSNOVNI KAPITAL

Član 9

Osnovni kapital Društva na dan ovog Statuta iznosi 8.792.328,48 EUR [Osam Miliona Sedamsto Devedeset Dvije Hiljade Trista Dvadeset Osm, 48/100 eura].

Član 10

Na osnovu imovine unijete u Društvo, Članovi imaju sledeće udjele:

- JVCO: 90% udjela u Društvu, koji predstavlja kapital u iznosu od 7.913.095,63 EUR kao i odgovarajuće učešće prilikom raspodjele dobiti i rizika Društva;
- Enemalta: 10% udjela u Društvu koji predstavlja novčani kapital u iznosu od 879.232,85 EUR kao i odgovarajuće učešće prilikom raspodjele dobiti i rizika Društva.

Sve odluke Skupštine donose se glasanjem Članova čija su prava u odlučivanju proporcionalna posjedovanom udjelu Društvu u skladu sa članom 22.

Član 11

Društvo Članovima izdaje potvrdu o udjelima sa sljedećim podacima: ime i sjedište Društva, nominalna vrijednost, broj glasova, potpis Izvršnog direktora i pečat Društva.

U slučaju gubitka ili oštećenja potvrde o udjelima, na način da postane nepodobna za

VI. SHARE CAPITAL

Article 9

Share capital of the Company shall be of 8.792.328,48 [Eight Million Seven Hundred Ninety Two Thousand Three Hundred Twenty Eight, 48/100 Euros] as of the date of this Statute.

Article 10

Based on the assets contributed to the Company, the Shareholders have the following shareholdings:

- JVCo: 90% share in the Company, which represents share capital in the amount of EUR 7.913.095,63 and corresponding participation in the distribution of profits and risk sharing of the Company,
- Enemalta: 10% share in the Company, which represents the share capital in the amount of EUR 879.232,85 and corresponding participation in the distribution of profits and risk sharing of the Company.

All Shareholders' Assembly decisions shall be approved by the Shareholders by poll, and each ordinary Share represents one vote in accordance with Article 22.

Article 11

The Company shall issue a share certificate to each of the Shareholders with the following information: name and seat of the Company, nominal value, number of votes, signature of the Executive Director and seal of the Company.

In case of loss or damage of the share certificate, which renders it invalid for the use

prenos, Društvo će na zahtjev Člana i o njegovom trošku izdati novu i poništiti staru potvrdu o udjelima.

O udjelima Društvo vodi knjigu udjela, u skladu sa propisima.

Član 12

Društvo može u skladu sa članom 22 izdavati nove udjele radi pribavljanja sredstava za rad Društva, kao i druge hartije od vrijednosti.

Društvo nema pravo da uputi javni poziv za upis svojih udjela.

Član 13

Član Društva, po osnovu udjela u Društvu, ima sljedeća prava:

- da upravlja Društvom;
- da primi određeni iznos iz dobiti;
- pravo preče kupovine udjela;
- na prenos vlasništva nad udjelom;
- na udio u imovini Društva nakon njegove likvidacije;
- na uvid u poslovne knjige Društva;
- da vrši sva druga ovlašćenja iz isključive nadležnosti osnivača na osnovu Zakona o privrednim društvima.

Bez obzira na ostale odredbe ovog Statuta, sve odluke koje su predmet saglasnosti svih članova ili svih direktora JVCo-a, biće donesene isključivo uz pristanak Enemalta-e prema konstitutivnim dokumentima JVCo-a ili drugim sporazumima postignutim među Članovima.

and transfer, the Company acting upon request of a Shareholder shall replace the certificate and cancel the old one at the expense of such Shareholder.

The Company shall keep a register of issued shares pursuant to the regulations.

Article 12

Subject to Article 22, the Company may issue new shares with the view to acquire assets necessary for the operation of the Company, as well as other securities.

The Company shall have no right to make a public announcement for subscription of its shares.

Article 13

The Company's Shareholders, based on their respective shares in the Company, shall be entitled to:

- manage the Company;
- receive the amount of distributed profit of the Company;
- pre-emptive right to buy shares;
- transfer the ownership of the share;
- respective shares in the Company assets upon its dissolution;
- inspect the books of the Company;
- perform all other authorities pertaining to the exclusive competence of founders pursuant to the Companies' Act.

Notwithstanding other provisions of this Statute, any matter which requires the approval of all shareholders or of all the directors of JVCO shall only be validly adopted if also expressly consented to by Enemalta pursuant to constitutional documents of JVCO or any other agreement which may be reached from time to time between the Shareholders.

VII. POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 14

Društvo može, u skladu sa članom 22, povećati osnovni kapital novim dodatnim ulozima svojih članova ili ulozima trećih lica koji uplatom/unošenjem uloga u Društvo postaju članovi Društva.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala upisuje se u CRPS-u.

Prema članu 22, nakon usvajanja računovodstvenog iskaza za prethodnu godinu, Skupština Društva može odlučiti da osnovni kapital poveća pretvaranjem raspoloživih rezervi (rezerve koje prelaze 10% osnovnog kapitala) i neraspoređene dobiti u osnovni kapital.

Član 15

Društvo može smanjiti osnovni kapital na osnovu odluke Skupštine, ali ne ispod iznosa minimalnog osnovnog kapitala koji je propisan Zakonom.

VIII. TROŠKOVI POSLOVANJA, DOBIT, GUBITAK I RIZIK

Član 16

Troškovi poslovanja Društva utvrđuju se za svaku poslovnu godinu godišnjim planom poslovanja i budžetom.

Na kraju svake poslovne godine Društvo je dužno da u skladu sa važećim propisima, izradi godišnji izvještaj (bilans) Društva, kojim se, to utvrđuje dobit ili gubitak Društva.

Član 17

VII. INCREASE AND DECREASE IN SHARE CAPITAL

Article 14

Subject to Article 22, the Company is entitled to increase the share capital through additional contributions of the existing Shareholders, new contributions paid/contributed by third parties, which will become the shareholders of the Company.

Any decision by the Shareholders on the increase of share capital shall be registered in the CRBE.

Subject to Article 22, upon adoption of the financial statement for the previous year, the Company's Shareholders' Assembly may decide to increase the share capital by conversion of available reserves (the reserves that exceed 10% of the share capital) and retained earnings into share capital.

Article 15

The Company can reduce the share capital based on the decision of the Shareholders' Assembly, but not below the amount of the minimum share capital prescribed by the Act.

VIII. OPERATING EXPENSES, PROFIT, LOSS AND RISK

Article 16

The Company's operating expenses for each financial year shall be determined by an annual business plan and budget.

At the end of each business year the Company shall produce its annual financial statement pursuant to the current regulations to record the Company's profit or loss.

Article 17



Dobit Društva je finansijski rezultat poslovanja Društva u toku poslovne godine, poslije odbitka svih troškova poslovanja, uključujući i sva primanja radnika i sva davanja po osnovu doprinosa, poreza i drugih fiskalnih dažbina.

Prema članu 22, dobit iz stava 1 ovog člana na osnovu odluke Članova Društva određuje se na dio koji se izdvaja u fondove Društva i dio za raspodjelu.

Član 18

Nakon izdvajanja dijela dobiti u fondove Društva, a po odluci Skupštine prema članu 22, vrši se raspodjela dobiti srazmjerno vrijednosti udjela koje u Društvu posjeduje Član.

Član 19

Prema članu 22, ako ukupan nepokriveni gubitak trajno ugrožava poslovanje ili dovodi do potpune nelikvidnosti Društva, Skupština će, ako ne postoje uslovi za sanaciju, pokrenuti postupak likvidacije ili stečaja.

Član 20

Rizici iz tekućeg poslovanja (gubici, nenaplativa potraživanja i dr.) pokrivaju se sljedećim redoslijedom:

- iz ostvarenog prihoda;
- iz sredstava rezervi;
- iz osnivačkog fonda.

Momenat nastanka rizika, visinu štete, način i uslove pokrića štete, utvrđuje Skupština Društva.

The Company's profit shall be the Company's annual financial result, after the deduction of all operating expenses which also include all earnings paid to employees and all payments that were made on account of contributions, taxes and other fiscal charges.

Subject to Article 22, the profit from paragraph 1 hereof shall be allocated in favour of the Company's funds and for disbursements pursuant to the decisions of the Company's Shareholders.

Article 18

Upon allocation of a part of the profit in favour of the Company's funds, the profit shall be distributed in the form of dividends in proportion to each Shareholder's equity interest in the Company, subject to the Shareholders' Assembly approval under Article 22.

Article 19

Subject to Article 22, the Shareholders' Assembly may, if the total loss permanently jeopardises business activities or leads to total insolvency of the Company, unless there were conditions in place for possible recovery, initiate the procedure of liquidation or bankruptcy.

Article 20

The risks from current business activities (losses, uncollectable debts, etc.) shall be covered by the following sequence, from:

- the income earned;
- reserves;
- the incorporation fund.

The Company's Shareholders' Assembly shall define the time when the risk was incurred, the extent of damage, method and conditions to cover for damages.



IX. ORGANI DRUŠTVA, UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

Član 21

Organi Društva su:

- (i) Skupština;
- (ii) Izvršni direktor, i
- (iii) Direktor.

Skupština

Član 22

Skupštinu društva čine Članovi. Društvo ne bira odbor direktora.

Skupština Društva ovlaštena je da donosi odluke u vezi sa poslovanjem društva, uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće:

- (i) donošenje, mijenjanje ili dopunjavanje (uključujući i zamjenu i/ili dopunu) Statuta i drugih akata Društva;
- (ii) imenovanje i razrješenje Izvršnog direktora i Direktora, koje, radi izbjegavanja sumnje, odvojeno imenuju JVCo i Enemalta;
- (iii) mijenjanje uslova ugovora o radu Izvršnog direktora;
- (iv) davanje prokure;
- (v) povećanje ili smanjenje osnovnog kapitala;
- (vi) izdavanje obveznica, opcija, zamjenljivih obveznica ili drugih hartija od vrijednosti uključujući bilo koji instrument koji daje pravo upisa vlasništva na udjelima Društva ili bilo kojim zavisnim društvom koje ono kontroliše ili mu dodjeljuje prava da stiče udjele u kompaniji ili zavisnom društvu

IX. COMPANY BODIES, OPERATING AND MANAGING

Article 21

The corporate governance bodies of the Company are:

- (i) Shareholders' Assembly;
- (ii) Executive Director, and
- (iii) Director.


Shareholders' Assembly

Article 22

The Shareholders' Assembly of the Company is comprised of its Shareholders. The Company does not appoint the board of directors.

Shareholders' Assembly shall decide all the matters in relation to the operation of the Company, including but not limited to the following matters:

- (i) to enact, amend or change (including any replacement and/or supplement) to the Statute or other by-laws of the Company;
- (ii) to appoint and dismiss the Executive Director and Director, who are, for avoidance of doubt, nominated by JVCO and Enemalta separately;
- (iii) to change any term and conditions of Executive Director employment agreement
- (iv) to give procuration;
- (v) to decide on increase or decrease of the issued share capital;
- (vi) to issue any debentures bonds, options, convertible bonds or other securities including any instruments giving a right to subscribe for or to the ownership of shares of the Company or any undertaking that it controls or to which it confers any rights to acquire shares in the company or any



koje kontroliše;

(vii) svaku promjenu forme ili prava koje nosi udio u Društvu;

(viii) odlučivanje o raspodjeli dobiti i pokrivanju gubitaka;

(ix) donošenje odluka i smjernica o raspolaganju nepokretnom imovinom Društva (između ostalog: prodaji, kupovini, zalozi, itd);

(x) svaku konverziju, spajanje, konsolidaciju, pripajanje, podjelu ili likvidaciju Društva;

(xi) odlučivanje o dobrovoljnoj likvidaciji, restrukturiranju ili podnošenju prijedloga za pokretanje stečajnog postupka, i imenovanju likvidatora, stečajnog upravnika, kontrolora, itd. nad cijelom ili bilo kom dijelu imovine Društva;

(xii) usvajanje godišnjih finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju Društva;

(xiii) na zahtjev Izvršnog direktora ili Direktora, pitanja u vezi sa poslovanjem Društva, koja spadaju u djelokrug rada Izvršnog direktora ili Direktora;

(xiv) promjenu poslovnog imena i sjedišta Društva ili kontinuiranu registraciju Društva u zemlji ili jurisdikciji kao što je inkorporirana ili registrovana u skladu sa zakonima druge zemlje ili jurisdikcije; i

(xv) otpočinjanje bilo kakvog partnerstva ili zajedničkog poduhvata; i

(xvi) obavljanje sve druge poslove utvrđene zakonom.

undertaking that it controls;

(vii) any change to the form of, or rights attached to any share of the Company;

(viii) to decide on distribution of profits and utilisation of the profits to cover losses;

(ix) to make decisions and provide instructions on all issues in relation with disposal of real property of the Company (inter alia: sale and purchase, pledging etc.);

(x) any conversion, merger, consolidation, amalgamation, division or liquidation of the Company;

(xi) to decide on voluntary liquidation of the Company, restructuring or submission of the proposal for initiation of the bankruptcy procedure, and the appointment of a liquidator, bankruptcy trustee, special controller, etc. of all or any part of the Company's assets;

(xii) to adopt annual financial statements and reports about the Company's business;

(xiii) upon request of the Executive Director or Director, to deal with issues relating to the Company's operations falling within the scope of competence of an Executive Director or Director;

(xiv) to change the business name and registered seat of the Company or the registration of the Company as continued in an approved country or jurisdiction as if it had been incorporated or registered under the laws of that other country or jurisdiction;

(xv) to enter into any partnership or joint venture arrangement; and

(xvi) to perform all other activities determined by the laws applicable by laws.

O svim pitanjima iznad odlučuje se Odlukama Skupštine, koje stupaju na snagu trenutkom

All matters set out above shall be determined and resolved by Shareholders' Assembly

usvajanja.

Odluke Skupštine Društva će biti (i) sačinjene u pisanom obliku, (ii) usvojene ukoliko su potpisane od strane Članova koji imaju većinu glasačkih prava ("**Odluke Članova**"), koji imaju više od 50% udjela u Društvu, osim ako je veća većina predviđena zakonom, odnosno 100% udjela u Društvu ili drugu većinu kada je u skladu sa zakonom propisano da će odluka biti donešena jednoglasno, i (iii) evidentirane u knjizi odluka Društva.

Svim Članovima se mora (i) dostaviti nacrt odluke Skupštine prije usvajanje takve odluke, i (ii) dostaviti finalni tekst usvojene odluke Skupštine u roku od dva radna dana nakon usvajanja.

Izvršni direktor i Direktor

Član 23

Izvršni direktor i Direktor su ovlašćeni zastupnici Društva ("**Izvršni direktor**" i "**Direktor**").

Društvo ima Izvršnog direktora i Direktora, od kojih prvog imenuje JVCo, a drugog Enemalta.

Oba imaju jednaka prava u zastupanju Društva.

Izvršni direktor i Direktor su organi upravljanja Društvom koga bira i razrješava Skupština.

Izvršni direktor i Direktor zastupaju Društvo u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa, u skladu sa ograničenjima koja su definisana članom 24 ovog Statuta.

Izvršni direktor i Direktor obavljaju svoju

Decisions, which are valid from the moment of their adoption.

Shareholders' Assembly Decisions issued by the Shareholders in accordance with this Clause shall be (i) made in writing, (ii) adopted if signed by the Shareholders who hold a majority of the votes cast on the decisions ("**Shareholder Decisions**"), who hold more than 50% of shares in the Company, unless different majority is envisaged by the law, i.e. who hold 100% of the shares or different majority when this is required by the applicable law, and (iii) recorded without delay in the Company's book of decisions.

All of the Shareholders must be (i) provided with a draft decision of the Shareholders' Assembly before such decision is adopted, and (ii) provided with the final text of the adopted decision of the Shareholders' Assembly within 2 business days upon adoption.

Executive Director and Director

Article 23

The Executive Director and Director are authorised representatives of the Company ("**Executive Director**" and "**Director**").

The Company shall have an Executive Director and a Director, of which the first is appointed on the nomination of JVCo and the second by Enemalta.

Both shall have equal rights in the representation of the Company.

The Executive Director and Director represent the Company's managing body appointed and dismissed by the Shareholders' Assembly Decisions.

The Executive Director and Director represent the Company in domestic and foreign transactions, in accordance with limitations as prescribed in this Article 24 hereof.

The Executive Director and Director must

funkciju u najboljem interesu Društva, pridržavajući se načela savjesnosti i postupajući sa pažnjom dobrog privrednika.


Izvršni direktor i Direktor obavljaju poslove vezane za tekuće poslovanje Društva. Na osnovu Odluke Skupštine, Izvršni direktor i Direktor vrše sljedeće radnje kolektivno:

- (i) predstavljaju Društvo;
- (ii) otvaraju račune u bankama u skladu sa ovim Statutom;
- (iii) odlučuju o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa u Društvu;
- (iv) izdaju naloge i uputstva koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu;
- (v) odgovorni su za sastavljanje finansijskih izveštaja i podnošenje Skupštini na usvajanje;
- (vi) zaključuju ugovore u skladu sa ograničenjima iz člana 24;
- (vii) predlažu osnove poslovne politike Društva;
- (viii) izrađuju i podnose Skupštini plan predložene raspodjele dobiti Društva;
- (ix) predlažu plan rada i razvoja Društva;
- (x) vode računa da Društvo posluje u skladu sa zakonom;
- (xi) organizuju i rukovode radom Društva;
- (xii) izvršavaju i sprovode odluke Skupštine;

exercise their function in the best interest of the Company, act in good faith and with required due diligence.

The Executive Director and Director perform day-to-day management duties in respect of the Company. As per Shareholders' Assembly Decision, the Executive Director and Director shall carry out the following matters jointly:

- (i) representing the Company;
- (ii) opening bank accounts in accordance with this Statute;
- (iii) deciding on recruitment and termination of employment agreements with the Company;
- (iv) issuing orders and instructions that are mandatory for all employees in the Company;
- (v) being responsible for the completion of the financial reports and their submission to the Shareholders's Assembly for adoption;
- (vi) concluding agreements in accordance with limitations set forth under Article 24 below;
- (vii) proposing the basics of the Company's business policy;
- (viii) making and delivering to the Shareholders' Assembly the plan of proposed distribution of the Company's profits;
- (ix) proposing the plan of operations and development of the Company;
- (x) ensuring that the Company performs its operations in full compliance with the applicable laws;
- (xi) organising and managing the Company's operations;
- (xii) executing decisions and instructions of the Shareholders' Assembly;



- (xiii) odlučuju o pravima i obavezama koja proističu iz radnog odnosa;
- (xiv) izvršavaju druge obaveze koje su neophodne za dobrobit Društva, u okviru ovlašćenja Izvršnog direktora i/ili Direktora; i
- (xv) obavljaju i druge obaveze poslove predviđene zakonom ili odlukom Skupštine.

Zastupanje Društva

Član 24

Izvršni direktor i Direktor su ovlašćeni u skladu sa Odlukom Skupštine da bez ograničenja zaključuju bilo koji ugovor odnosno preuzimaju bilo koji pravni posao.

Skupština Društva može utvrditi i druga ograničenja u pogledu zastupanja i/ili plaćanja, zavisno od potreba Društva u datom trenutku.

Izvršni direktor i/ili Direktor odgovara Društvu za počinjenu štetu u slučaju prekoračenja ovlašćenja pri zastupanju iz ovog člana.

Izvršni direktor i Direktor mogu ovlastiti druga lica za obavljanje poslova u okviru svoje nadležnosti.

Skupština može razriješiti Izvršnog direktora i/ili Direktora, bez objašnjenja.

Skupština je su ovlašćena da čak i prije isteka mandata razriješi Izvršnog direktora i/ili Direktora u slučaju da smatraju da je to u najboljem interesu Društva.

Član 25

- (xiii) deciding on rights and obligations arising out of employment relations;
- (xiv) carrying out other obligations that are necessary for the benefit of the Company, within the competences determined for the Executive Director and/or Director; and
- (xv) carrying out other activities prescribed by the law or the decision of the Shareholders' Assembly.

Company's Representation

Article 24

Subject to the Shareholders' Assembly Decision, Executive director and Director are authorised for the execution of any agreements, i.e. the undertaking of any legal actions, without limitations.

The Shareholders' Assembly can impose other representation and/or payment limitations depending on needs of the Company in a particular moment.


In the event that the Executive Director and/or Director breaches the limitations to the representation set out in accordance with this Article, he/she will be liable to the Company for all the damage sustained in connection therewith.

An Executive Director and Director can authorise other persons to perform activities within the scope of his authority.

The Shareholders' Assembly can dismiss the Executive Director and/or Director without any particular explanation.

The Shareholders' Assembly is entitled even before the expiry of his mandate to dismiss the Executive Director and/or Director, in the event that they consider it would be in the Company's best interest.

Article 25



Izvršni direktor i Direktor su odgovorni za zakonitost rada Društva, a naročito za kršenje zakonskih i drugih propisa, povrede odredbi ovog Statuta i propuste počinjene u vršenju poslovodne funkcije.

Za vrijeme trajanja mandata, na Izvršnog direktora i Direktora se odnose odredbe Zakona o privrednim društvima kojima se utvrđuje njihova odgovornost.

U slučaju da Društvo postavi i druga lica ovlaštena za zastupanje, sa ili bez ograničenja u skladu sa odlukom o njihovom postavljanju, na takva lica se shodno odnose odredbe stava 1. i 2. ovog člana, a u pogledu poslova za koje su zastupali Društvo.

The Executive Director and Director shall be responsible for the legal operation of the Company, and in particular he/she shall be responsible for breaches of legal and other regulations, breaches of provisions of this Statute, and for the omissions made in discharging managing duties.

During his/her term of office, the provisions of the Companies Act governing the responsibility of an executive director shall apply to the Executive Director and Director.

In case of the Company appointing other persons with powers to represent the Company, with or without limitations, pursuant to the decision on their appointment, the provisions of paragraph 1 and 2 of this Article shall accordingly apply to these persons with regard to the transactions in which they represented the Company.

X. PRENOS UDJELA

Član 26

Članovima je zabranjen prenos udjela licima koja nisu članovi Društva (uključujući i saradnike i bilo koje treće lice).

Nepoštovanje stava 1 ovog člana stvara obavezu za člana koji krši ovo pravilo da nadoknadi nastalu štetu.

X. TRANSFER OF SHARES

Article 26

Any Shareholder is prohibited from transferring any of its shares to a non-shareholder (including an affiliate or any related third party).

Non-compliance with Paragraph 1 of this Article shall impose the obligation on the defaulting party to remunerate the incurred damage.

XI. ZAPOSLENI U DRUŠTVU

Član 27

Zaposleni u Društvu dužni su da ispunjavaju uslove utvrdene posebnim Aktom o sistematizaciji radnih mjesta.

Zaposleni u Društvu imaju pravo na zarade utvrdene posebnim Pravilnikom za njihovo radno mjesto.

XI. COMPANY EMPLOYEES

Article 27

The employees of the Company shall be under an obligation to meet the conditions specified by the Act on classification of jobs.

The employees shall be entitled to salaries defined for their respective jobs by a special Rulebook.

XII. POSLOVNA TAJNA

Član 28

Posebnim pravilnikom se utvrđuje koji se podaci i isprave smatraju poslovnom tajnom, kojim licima mogu biti dostupni, koja lica su ovlašćena da njima raspolažu, odgovornost za slučaj povrede dužnosti čuvanja poslovne tajne, postupak u raspolaganju podacima i ispravama koji imaju status poslovne tajne.

Skupština Društva, Izvršni direktor, Direktor ili zaposleni u Društvu koji su na bilo koji način saznali za podatke ili sadržaj isprava koje imaju status poslovne tajne Društva, dužni su da ih čuvaju.

Svaka povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne uključuje odgovornost za štetu lica iz stava 1 ovog člana, koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo.

Dužnost čuvanja poslovne tajne ne prestaje 3 godine od dana kada je licima iz stava 1 ovog člana prestao status po osnovu kojeg su bila odgovorna za čuvanje poslovne tajne.

XIII. STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Član 29

Društvo može biti subjekt statusnih promjena: spajanje sa drugim društvom, podjela na dva ili više društava, kao i promjena oblika organizovanja, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Prijedlog da se pristupi promjeni oblika ili nekoj od statusnih promjena, može podnijeti Izvršni

XII. BUSINESS SECRET

Article 28

A special rulebook shall specify the data and documents that shall be treated as a business secret, as well as the persons to whom they shall be made accessible, the persons with powers to use them, the responsibilities in the case of breach of duty to keep business secrets, the procedure governing the use of data and documents that enjoy the status of a business secret.

The Company's Shareholders' Assembly, Executive Director, Director or any employee in the Company who in some way becomes aware of the data and content of the documents that are treated as a business secret, shall have to keep the respective business secret.

Any breach of confidentiality obligation shall include the responsibility of persons from paragraph 1 of this Article for the damage that may be incurred by the Company due to any such disclosure.

The duty to keep business secrets shall remain in force for 3 years from the date of termination of respective mandates of persons from paragraph 1 of this Article, based on which they were obliged to keep business secrets.

XIII. CHANGES OF STATUS AND LEGAL FORM

Article 29

The Company may be subject to status changes, in the form of: mergers with other companies, divisions into two or more companies, and to the changes of legal form in line with the Companies Act.

Any proposal to proceed with the changes of the status or legal form may be filed by an Executive

direktor, Direktor i Članovi, a o pristupanju promjeni odluku donosi Skupština.

Director, Director and Shareholders, and the respective decision on implementation of the changes shall be made by the Shareholders's Assembly.

XIV. PRESTANAK DRUŠTVA

Član 30

Uслови za pokretanje, način sprovođenja, subjekti u postupku likvidacije i njihove obaveze, utvrđeni su Zakonom o privrednim društvima.

XIV. DISOLUTION OF THE COMPANY

Article 30

The conditions on how to initiate, implement, and the entities in charge of dissolution procedure and their obligations, are laid down in the Companies Act.

XV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 31

U obavljanju svoje djelatnosti Društvo će preduzimati sve potrebne mjere i radnje radi očuvanja, zaštite i unaprjeđenja životne sredine, u skladu sa odgovarajućim propisima.

O sprovođenju mjera zaštite životne sredine staraće se Izvršni direktor i Direktor Društva.

XV. ENVIRONMENTAL PROTECTION

Article 31

In conducting its business, the Company shall take all necessary measures and actions aimed at preservation, protection and improvement of the environment, pursuant to the respective governing regulations.

The Executive Director and Director shall be in charge of implementation of the environmental protection measures.

XVI. AKTI DRUŠTVA

Član 32

Opšti akti Društva su:

- Akt o sistematizaciji radnih mjesta; i
- drugi pravilnici, odluke i drugi akti.

XVI. COMPANY BYLAWS

Article 32

The Company's bylaws shall be:

- Act on classification of jobs; and
- Other rulebooks, decisions and documents.

XVII. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33

Amjeme i dopune ovog Statuta vrše se po postupku i na način utvrđen za njegovo donošenje.

XVII. MISCELLANEOUS

Article 33

Any amendments of this Statute shall be carried out following the procedure and in the manner defined for the adoption of the Statute.

Član 34

Article 34

Ovaj Statut Stupa na snagu danom njegovog donošenja.

This Statute shall become effective as of the date of its adoption.

U slučaju neslaganja verzija, verzija Statuta na crnogorskom jeziku će biti mjerodavna.

In case of a discrepancy between the two language versions, the Montenegrin version of this Statute shall prevail.

Na Malti, dana 11.07.2022. godine

In Malta, on 11 July 2022

Skupština Društva/Shareholders' Assembly of the Company

za Članove/on behalf of the Shareholders:

MALTA MONTENEGRO WIND POWER JV LIMITED

Zhou Yao,


chairman / predsjednik odbora direktora

ENEMALTA PLC

Trustin Farrugia Cann,


direktor / director

Today the 11th day of July 2022, I Dr Sharon Faith Farrugia hereby declare that the persons signing this document are authorised to represent the companies herein mentioned and that they are entitled to sign the document in the name and for the account of the relative company.



Apostille Certificate
Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: Malta
This public document
2. has been signed by: Sharon Faith Farrugia
3. acting in the capacity of: Notary Public and Commissioner for Oaths
4. bears the seal / stamp of: Same
Certified
5. at Ministry for Foreign and European Affairs and Trade, Valletta
6. the 12 JUL 2022
7. by Karen Montebello - Legallsation Officer
8. No: 479234
9. Seal / Stamp
10. Signature



According to the rules enshrined in The Hague Convention, the Apostille / Legallsation only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document and where appropriate, the authenticity of the seal or stamp it bears and not the content of the document.

Ja, NOTAR, Sonja Radović, sa sjedištem u PODGORICI, Ulica Marka Radovića broj 7

Na zahtjev ŠČEPANOVIĆ VUKA, [REDACTED]

Potvrđuje da je prepis javne ili druge isprave sačinjen fotokopirnim aparatom,
(način na koji je sačinjen prepis)

podudaran sa njenim izvornikom/ovjerenim prepisom koji je sačinjen kompjuterskim štampačem,
pisan rukopisom (grafitnom olovkom, hemijskom olovkom, perom i dr.), sačinjen pisačom mašinom, elektronskim sredstvom ili drugim mehaničkim
sredstvom (računar, fotokopir aparat, skener i dr.)

koji ima 18 (osamnaest) stranica i nalazi se kod AOD Moravčević, Vojnović i partneri.

(navesti gdje se nalazi izvornik isprave)

Javna ili druga isprava je _____
///

(pocijepana, oštećena ili sumnjiva po svom spoljašnjem izgledu)

Podaci u javnoj ili drugoj ispravi ili ovjerenom prepisu su

///

(ispravljani, preinačeni, brisani, precrtani, umetnuti ili dodati)

Notar je ovjerio 1 (jedan) primjerak predmetne isprave.

Broj: OV- 5192/2022, dana 26.07.2022.godine

Naknada za rad notara za ovjeru naplaćena je po tarifnom broju 7 u iznosu od 21,25 €, i troškovi u iznosu od 2,80 €, što sa PDV-om od 5,05 €, predstavlja ukupno od 29,10 €.

